In Re Application 67.
Whitney et al.
Application No.: 09/772,114
Filed: January 26, 2001
Page 10

149	Page 22, lines 5 to 8.
150	Page 24, lines 9 to 14.
151	Page 24, lines 15 to 34.
152	Page 22, lines 9 to 15.
153	Page 19, lines 25 to 29.
154	Claim 114, page 45, lines 26 to 29.
155	Page 45, lines 26 to 29.
156	Page 67, lines 15 to 19.
157	Claim 116; page 30, lines 19 to 21; Page 43, lines 26
	to 31, pages 45 to 49.
158	Page 22, lines 9 to 30.
159	Page 21, lines 25 to 28.
160	Page 21, lines 28 to 30.
161	Page 21, lines 30 to 31, page 22, lines 1 to 3.
162	Page 22, lines 5 to 8.
163	Page 24, lines 9 to 14.
164	Page 24, lines 15 to 34.
165	Page 22, lines 9 to 15.
166	Page 19, lines 25 to 29.
167	Claim 114, page 45, lines 26 to 29.
168	Page 45, lines 26 to 29.
169	Page 44, lines 15 to 20, page 45 lines 1 to 18.
170	Page 49, lines 16 to 28, page 48, lines 29 to 31, page
	49, lines 1 to 12.
171	Page 48, lines 29 to 31, page 49, lines 1 to 12.
172	Page 49, lines 6 to 9.
173	Page 45 lines 29 to 31.
174	Page 45, lines 29 to 31.
175	Page 45, lines 22 to 26.
176	Page 45, lines 22 to 26.
177	Page 46, lines 2 to 12.
178	Page 49, lines 13 to 18.
179	Page 45, lines 29 to 31.
180	Page 45, lines 29 to 31.
181	Page 45, lines 29 to 31.
182	Page 49, lines 6 to 9.
183	Page 45, lines 22 to 26.
184	Page 46, lines 2 to 12.

In Re Application 6... Whitney et al.

Application No.: 09/772,114 Filed: January 26, 2001

Page 11

PATENT Attorney Docket No. AURO1120-5

In view of the foregoing, Applicants respectfully submit that the claims are in condition for allowance. Please apply any charges not covered, or any credits, to Deposit Account 50-1355.

Respectfully submitted,

Date 22801

Lisa A. Haile, Ph.D. Reg. No. 38,347

Customer Number 28213

Gray Cary Ware & Freidenrich 4365 Executive Drive, Suite 1600 San Diego, CA 92121

Telephone:

858/677-1456

Facsimile:

858/677-1465